

USLOVI KOJE TREBA DA ISPUNJAVAJU PREVOZNA SREDSTVA ZA PREVOZ ŽIVOTINJA

Prilikom prevoza životinja u željezničkim prevoznim sredstvima i drumskim prevoznim sredstvom treba da se obezbijedi dovoljno slobodne podne površine i visine koja odgovara njihovoj veličini i trajanju putovanja, tako da mogu da stoje u svojoj prirodnoj poziciji i mogu da legnu, osim ako tehnički protokol ili posebni uslovi za dobrobit životinja zahtijevaju drugačije.

Kako bi se spriječile povrede prouzrokovane naglim pokretima, u prevoznim sredstvima postavljaju se pregrade, kojima se životinje dijele u manje grupe.

Prasadima lakšim od 10 kg, jagnjadima lakšim od 20 kg, teladima mlađim od šest mjeseci i ždrebadima mlađim od četiri mjeseca treba da se obezbijedi odgovarajuća prostirka ili materijal, koji dobro apsorbuje feces i urin i koji im pruža dovoljan komfor u zavisnosti od vrste i broja životinja koje se prevoze, kao i trajanja putovanja i vremenskih prilika.

Kada se u toku prevoza željezničkim prevoznim sredstvom životinje ne prevoze u individualnim boksevima, kopitari se vezu takо da budu okrenuti na istu stranu željezničkog vagona ili da gledaju jedni u druge, a ždrebadi i neukročeni kopitari se ne vezuju.

Velike životinje se utovaraju na način koji omogućava pratiocu da se kreće između njih.

Prilikom sklapanja voza ili tokom bilo kog pomjeranja vagona preduzimaju se sve mjere kako bi se izbjeglo udaranje vagona u kome se nalaze životinje.

Životinje se kontrolišu prilikom svakog zaustavljanja željezničkih vagona i pri promjeni vremenskih uslova.

Drumskim prevoznim sredstvom kojim se prevoze životinje upravlja se na način kojim se obezbjeđuje mirno ubrzavanje, usporavanje i zaustavljanje.

Životinje se kontrolišu prilikom svakog zaustavljanja drumskog prevoznog sredstva i pri promjeni vremenskih uslova.

U pomorskim prevoznim sredstvima, životinje se ne prevoze na otvorenoj palubi, osim ako su u kontejnerima koji pružaju odgovarajuću zaštitu od vode.

Utovar i istovar životinja na brod i sa broda se obavlja pod nadzorom veterinarskog inspektora.

Zalihe svježe vode, hrane i odgovarajuće prostirke treba da budu obezbijeđene u količini dovoljnoj za potrebe životinja koje se prevoze brodom, u zavisnosti od dužine putovanja i za slučaj kašnjenja, drže se odvojeno i zaštićeno od vode.

U brodovima namenjenim za prevoz životinja ili brodovima namenjenim za prevoz kontejnera sa životnjama, za putovanja koja traju duže od 24 sata obezbeđuje se minimalna količina hrane i vode po danu, uvećana za 25%, kao i dodatne zalihe prostirke, hrane i vode za tri dana.

Kada se životinje prevoze drumskim prevoznim sredstvima ili željezničkim vagonima, a posebno na otvorenim palubama pomorskih prevoznih sredstava, obezbjeđuje se ventilacija tokom prevoza.

Drumska prevozna sredstva ili željeznički vagoni sa životnjama koji se smještaju na brodove treba da se smjeste na način da životinje imaju maksimalnu korist od svežeg morskog vazduha.

Pratiocu životinja obezbjeđuje se pristup životnjama, kako bi životinje mogle da budu pregledane, zbrinute, napojene i nahranjene tokom putovanja.

Kopitari, osim kobila sa ždrebadima prevoze se u odvojenim boksevima kada se vozilo utovara na brod.

U slučajevima nepredviđenih kašnjenja i drugim slučajevima kada je to neophodno treba životinje da se snabdevaju svežom vodom i hranom.

Životinje se u prevoznim sredstvima vazdušnog saobraćaja prevoze u kontejnerima koji odgovaraju vrsti životinje i koji su konstruisani tako da odgovaraju uslovima za prevoz živih životinja.

Kapetan aviona se obavještava o vrstama, položaju i broju svih živih životinja koje se ukrcavaju u avion, kao i o svim mjerama koje se preduzimaju u toku prevoza tih životinja i drugim podacima vezanim za životinje.

Utovar životinja u avion vrši se pred samo polijetanje.

Prije polijetanja pratilac životinja se informiše o procedurama komunikacije unutar aviona.

Prevoz životinja u kontejnerima obavlja se na način da se ti kontejneri drže uspravno, a udaranje i cimanje svodi se na najmanju moguću mjeru.

Kontejneri u kojima se prevoze životinje osiguravaju se na način da se spriječi njihovo pomjeranje prilikom kretanja vozila, a kada su teži od 50 kg obezbjeđuje se da imaju dovoljan broj odgovarajuće konstruisanih i održavanih sigurnosnih tačaka koje omogućavaju da budu čvrsto privezani za prevozno sredstvo na koje se utovaraju.

Utovar i istovar životinja se vrši na način da im se ne nanose povrede ili patnja.

Životinje se utovaraju neposredno prije početka putovanja.

Prilikom istovara životinje se ne podižu povlačenjem za glavu, rogove, uši, noge, rep ili runo, niti na bilo koji drugi način koji im može nepotrebno prouzrokovati bol, patnju ili povrede i obezbjeđuje se da se životinje ne vraćaju unazad.

Kada je to potrebno, životinje se prilikom istovara vode pojedinačno.

Prilikom pokretanja, navođenja i usmjeravanja, životinja se ne udara jakim udarcima, niti se primjenjuje pritisak na osjetljive djelove tijela, rep životinja se ne gnječi, ne uvrće i ne lomi i životinje se ne pritiskaju za oči.

Pokretanje, navođenje i usmjeravanje životinja može da se vrši lakin udarcem, uz korišćenje platna, zastavica i plastičnih lopatica.

Pribor koji se koristi za pokretanje životinja radi navođenja i usmjeravanja može da se koristi samo u kratkom vremenskom periodu i ne koristi se u druge svrhe.

Prilikom pokretanja životinja radi navođenja i usmjeravanja, pribor za izazivanje elektro-šokova može se upotrijebiti samo za odrasla goveda i odrasle svinje koje odbijaju da se pomjere i ako ispred tih goveda, odnosno svinja ima dovoljno prostora za kretanje.

Primjena elektro-šokova može da se vrši samo na mišićima zadnjih nogu životinja, a elektro-šokovi ne mogu da traju duže od dvije sekunde i između njih se ostavlja dovoljno dug period za reakciju životinje.

Korišćenje pribora za elektro-šokove se izbjegava uvijek kada je to moguće.

Dolaskom u mjesto odredišta, životinje se istovaraju što je prije moguće i obezbjeđuje im se dovoljna količina vode, a po potrebi i hrane i omogućava im se odmor.

Ako utovar ili istovar traje više od četiri sata, osim kod živine, životnjama se obezbjeđuju adekvatni objekti za držanje, hranjenje i napajanje izvan prevoznog sredstva, bez vezivanja životinje, koje se obavlja pod nadzorom i uz obezbjeđivanje dobrobiti životinja tokom utovara i istovara.

Životinja se utovara u prevozno sredstvo koje je očišćeno i dezinfikovano.

Utovar i istovar životinja se obavlja pomoću propisane opreme.

Prostori i oprema za utovar i istovar, uključujući podne površine, projektuju se, izrađuju, održavaju i njima se rukuje tako da:

a) spriječe povrede i patnju životinja i svedu uznemirenost životinja tokom kretanja na najmanju mjeru, sa površinama koje nijesu klizave i sa obezbjeđenjem bočnih zaštita kojima bi se spriječio bijeg životinja;

b) se mogu lako čistiti i dezinfekovati.

Rampe ne treba da imaju ugao strmiji od 20 stepeni, odnosno 36,4 % u horizontali za svinje, telad i konje, i strmiji od 26 stepeni i 34 minute, odnosno 50% horizontalno za ovce i goveda osim teladi, a kad je nagib veći od 10 stepeni, odnosno 17,6 % u horizontali, rampe se opremaju sistemom, koji obezbjeđuje životnjama da se popnu ili siđu bez opasnosti ili poteškoća.

Platforme koje se dižu i gornji uglovi platformi opremaju se bezbjednim ogradama i onemogućavaju životnjama da tokom utovara i istovara ispadnu ili pobegnu.

Tokom utovara i istovara obezbjeđuje se odgovarajuća rasvjeta.

Kad se kontejneri natovareni životnjama slažu jedan na drugi u prevoznom sredstvu, preduzima se:

a) sprječavanje, ili u slučaju živine, kunića ili krznašica, ograničavanje isticanja urina i fekalija na životinje koje su smještene ispod njih;

b) obezbjeđivanje stabilnosti kontejnera.

Ručno podizanje se vrši kada su životinje dovoljno male i kod mlađih životinja koje mogu imati poteškoća u savladavanju rampi.

Roba koja se prevozi istim prevoznim sredstvom kao i životinje smješta se tako da životnjama ne izazove povrede, patnju ili bol.

Kada se životinje utovaraju u kontejnerima koji se postavljaju jedan na drugi, preuzimaju se neophodne mjere, radi sprečavanja izlivanja fecesa i urina na životinje u donjim kontejnerima, kao i mjere za osiguranje stabilnosti i dobre ventiliranosti kontejnera.

Sa životnjama se postupa nježno kako bi se smanjila uzinemirenost i životinje zaštiti od bola, stresa i povreda.

U cilju smanjenja stresa izazvanog prevozom, posebna pažnja posvećuje se određenim kategorijama životinja, kao što su divlje životinje, koje se prije puta prilagođavaju prevoznom sredstvu i navikavaju na korištenje pojilica u prevoznom sredstvu.

Divlje životinje i ostale životinje osim kopitara, goveda, ovaca, koza i svinja tokom prevoza prati obaveštenje u kome se navodi da su životinje divlje, plašljive ili opasne, kao i pisano uputstvo o načinu hranjenja, napajanja i posebnoj njezi.

Hranjenje, napajanje i odmor životinja u toku prevoza obezbjeđuje se u odgovarajućim vremenskim intervalima, u zavisnosti od vrste životinje i njene starosti.

Životinje se hrane najmanje na svakih 24 sata, a napajaju najmanje na svakih 12 sati, a ako je spoljašnja temperatura visoka ili se prevoze mlađe životinje, hranjenje i napajanje vrši se češće.

Kopitari se ne prevoze vozilima na više nivoa, osim ako su životinje ukrcane na najniži nivo, a na višem nivou nema životinja, kada se obezbjeđuje da odjeljak sa životnjama bude visok najmanje 75 cm od visine grebena najviše životinje.

Životinje se tokom prevoza razdvajaju kada postoji mogućnost da dođe do povreda ili mučenja ako su zajedno.

Posebno se razdvajaju:

- 1) različite vrste životinja;
- 2) životinje koje se ponašaju neprijateljski jedna prema drugoj;
- 3) životinje koje se značajno razlikuju po veličini i uzrastu;
- 4) nekastrirani odrasli nerastovi i pastuv;
- 5) vezane i nevezane životinje;
- 6) životinje sa rogovima od životinja bez rogova;
- 7) polno zreli mužjaci od ženki.

Ne razdvajaju se ženke sa mladima, životinje koje su rasle zajedno i koje su navikle jedna na drugu, a čije bi razdvajanje izazvalo stres.

Nepripitomljeni kopitari se ne prevoze u grupama većim od četiri životinje.

Kada životinje moraju da se vežu, neophodno je da konopci, užad i druga sredstva budu:

- 1) jaka kako se ne bi prekinula tokom prevoza;
- 2) dugačka da omoguće životnjama da, po potrebi, legnu i da nesmetano uzimaju hranu i vodu.

Potrebno je da se eliminiše svaka opasnost od davljenja ili povreda i da se omogući da životinje mogu lako da se oslobole.

Životinje se ne vezuju za rogove, glavu, noge, nosnu alku, niti im se noge vezuju zajedno, a teladima se ne stavlja brnjica.

Kopitari stariji od osam mjeseci tokom prevoza nose ular, osim nepripitomljenih konja.

U toku prevoza životnjama se obezbjeđuje dovoljna zaliha hrane i vode.

Hrana se štiti od loših vremenskih prilika, prašine, goriva, izduvnih gasova, urina, fecesa i drugog otpada.

Posebne hranilice se pričvršćuju za prevozno sredstvo kako se u vožnji ne bi prevrnule.

Prevozna sredstva i kontejneri za pomorski prevoz opremanju se dovoljnom zalihom vode.

U toku dužeg prevoza životinja drumskim i željezničkim prevoznim sredstvima hranjenje, napajanje i odmor vrši se u odgovarajućim vremenskim intervalima u zavisnosti od vrste životinja, i to:

- 1) nezalučena telad, jagnjad, jarad, ždrebadi i prasad koja se još uvek hrane mlijekom, poslije devet sati putovanja odmaraju se najmanje jedan sat kako bi se nahranili i napojili i poslije toga mogu da se prevoze sljedećih devet časova;
- 2) svinje se prevoze najduže 24 sata, a tokom putovanja obezbjeđuje im se stalni pristup vodi;
- 3) kopitari se prevoze najduže 24 sata, a tokom putovanja obezbjeđuje im se voda, a po potrebi i hrana svakih osam sati;
- 4) goveda, ovce i koze poslije 14 sati putovanja odmaraju se najmanje jedan sat, kako bi se napojili ili po potrebi nahranili, a nakon tog perioda mogu da se prevoze sljedećih 14 sati.

Kada je to u interesu životinja, drumskim i željezničkim prevoznim sredstvom najduže vrijeme prevoza može se produžiti za najviše dva sata, uzimajući u obzir blizinu odredišnog mjesta.

Poslije najdužeg vremena prevoza, životinje se istovaraju, hrane, poje i odmaraju najmanje 24 sata.

Za živinu i kuniće obezbjeđuju se dovoljne količine hrane i vode za putovanje, osim ako putovanje traje kraće od:

- 1) 12 sati, ne računajući vrijeme utovara i istovara ili
- 2) 24 sata za piliće svih vrsta, ako se putovanje završi u roku od 72 sata poslije izlijeganja.

Psi i mačke se hrane u intervalima od najviše 24 sata, a poje u intervalima od najviše osam sati, u skladu sa pisanim uputstvom o načinu hranjenja i napajanja.

Ostale vrste životinja se prevoze u skladu sa pisanim uputstvom o načinu hranjenja i pojenja, u zavisnosti od vrste životinje i njenih potreba.

Prevozna sredstva za prevoz životinja u zavisnosti od vrste životinja koje prevoze, treba da raspolažu minimalnom podnom površinom datom u tabelama:

Željeznička prevozna sredstva**Kopitari****Tabela 1**

Odrasli konj	1,75 m ² (0,7 x 2,5)
Mladi konj (od šest do 24 mjeseca) za putovanja do 48 sati	1,2 m ² (0,6 x 2m)
Mladi konj (od šest do 24 mjeseca) za putovanja preko 48 sati	2,4 m ² (1,2 x 2m)
Poni (ispod 144 cm)	1 m ² (0,6 x 1,8m)
Ždrjebe (od nula do šest mjeseci)	1,4 m ² (1 x 1,4 m)
Standardna širina vagona je do 2m.	

Napomena: Tokom dugih putovanja ždrebadi i mladi konji treba da imaju prostor za ležanje.

Površine iz tabele 1 ovog priloga mogu da variraju najviše 10% za mlade konje i ponije, a najviše 20% za mlade konje i ždrebadi, što ne zavisi samo od mase i veličine konja, nego i od njihovog fizičkog stanja, meteoroloških uslova i planiranog trajanja putovanja.

Drumska prevozna sredstva**Kopitari****Tabela 2**

Odrasli konj	1,75 m ² (0,7 x 2,5)
Mladi konj (od šest do 24 mjeseca) za putovanja do 48 sati	1,2 m ² (0,6 x 2m)
Mladi konj (od šest do 24 mjeseca) za putovanja preko 48 sati	2,4 m ² (1,2 x 2m)
Poni (ispod 144 cm)	1 m ² (0,6 x 1,8m)
Ždrjebe (od nula do šest mjeseci)	1,4 m ² (1 x 1,4 m)

Napomena: Tokom dugih putovanja ždrebadi i mladi konji treba da imaju prostor za ležanje.

Površine iz tabele 2 ovog priloga mogu da variraju najviše 10% za mlade konje i ponije, a najviše 20% za mlade konje i ždrebadi, što ne zavisi samo od mase i veličine konja, nego i od njihovog fizičkog stanja, meteoroloških uslova i planiranog trajanja putovanja.

Vazdušna prevozna sredstva**Kopitari****Tabela 3**

0 – 100 kg	0,42 m ²
100 – 200 kg	0,66 m ²
200 – 300 kg	0, 87 m ²
300 – 400 kg	1, 04 m ²
400 – 500 kg	1, 19 m ²
500 – 600 kg	1, 34 m ²
600 – 700 kg	1, 51 m ²
700 – 800 kg	1, 73 m ²

Pomorska prevozna sredstva**Kopitari****Tabela 4**

Masa životinja u kg	m ² / po životinji
200 – 300	0,90 – 1, 175
300 – 400	1, 175 – 1,45
400 – 500	1,45 – 1,725
500 – 600	1,725 – 2
600 – 700	2 – 2,25

Željeznička prevozna sredstva**Goveda****Tabela 5**

Kategorija	Okvirna masa (u kg)	Površina u m ² /životinja
Telad	50	0,30 do 0,40
	110	0,40 do 0, 70
	200	0,70 do 0,95

Goveda	325	0,95 do 1,30
	550	1,30 do 1,60
	>700	>1,60

Površine iz tabele 5 ovog priloga mogu da variraju, što ne zavisi samo od mase i veličine goveda, nego i od njihovog fizičkog stanja, meteoroloških uslova i planiranog trajanja putovanja.

Drumska prevozna sredstva

Goveda

Tabela 6

Kategorija	Okvirna masa (u kg)	Površina u m ² /životinja
Telad	50	0,30 do 0,40
	110	0,40 do 0,70
	200	0,70 do 0,95
Goveda	325	0,95 do 1,30
	550	1,30 do 1,60
	>700	>1,60

Površine iz tabele 6 ovog priloga mogu da variraju što ne zavisi samo od mase i veličine goveda, nego i od njihovog fizičkog stanja, meteoroloških uslova i planiranog trajanja putovanja.

Vazdušna prevozna sredstva

Goveda

Tabela 7

Kategorija	Okvirna masa (u kg)	Površina u m ² /životinja
Telad	50	0,23
	70	0,28
Goveda	300	0,84
	500	1,27

Pomorska prevozna sredstva

Goveda

Tabela 8

Masa životinja u kg	m ² /životinja
200 – 300	0,81 – 1, 0575
300 – 400	1, 0575 – 1, 305
400 – 500	1, 305 – 1, 5525
500 – 600	1, 5525 – 1,8
600 – 700	1,8 – 2, 025

Bremenitim životinjama treba se obezbjediti 10% više prostora.

Željeznička prevozna sredstva

Ovce i koze

Tabela 9

Kategorija	Masa u kg	Površina u m ² /životinja
Ostrižene ovce	<55	0,20 – 0,30
	>55	>0,30
Neostrizene ovce	<55	0,30 – 0, 40
	>55	>0, 40
Visoko bremenite ovce	<55	0,40 – 0,50
	>55	>0, 50
Koze	<35	0,20 – 0,30
	35 – 55	0,30 – 0, 40
Visoko bremenite koze	>55	0,40 – 0, 75
	<55	0,40 – 0,50
	>55	>0,50

Površine iz tabele 9 ovog priloga mogu varirati u zavisnosti od rase, veličine, fizičkog stanja i dužine životinjskog krzna, kao i od metoroloških uslova i dužine putovanja.

Drumska prevozna sredstva

Ovce i koze

Tabela 10

Kategorija	Masa u kg	Površina u m ² /životinja
Ostrižene ovce i jagnjad od 26 kg i teža	<55	0,20 – 0,30
	>55	>0,30
Neostrižene ovce	<55	0,30 – 0,40
	>55	>0,40
Visoko bremenite ovce	<55	0,40 – 0,50
	>55	>0,50
Koze	<35	0,20 – 0,30
	35 – 55	0,30 – 0,40
	>55	0,40 – 0,75
Visoko bremenite koze	<55	0,40 – 0,50
	>55	>0,50

Površine iz tabele 10 ovog priloga mogu varirati u zavisnosti od rase, veličine, fizičkog stanja i dužine životinjskog krvna, kao i od metoroloških uslova i dužine putovanja. Kod prevoza u drumskim prevoznim sredstvima jagnjadima se obezbeđuje površina od 0,2 m² po jagnjetu.

Vazdušna prevozna sredstva

Ovce i koze

Tabela 11

Prosječna masa (u kg)	Površina po ovcu/kozi (u m ²)
25	0,2
50	0,3
75	0,4

Pomorska prevozna sredstva Ovce i koze

Tabela 12

Masa životinja u kg	m ² /životinja
20 – 30	0,24 – 0,265
30 – 40	0,265 - 0,290
40 – 50	0,290 – 0,315
50 – 60	0,315 – 0,34
60 – 70	0,34 – 0,39

Željeznička i drumska prevozna za prevoz svinja

Svinjama se obezbeđuje prostor da mogu leći i ustati u prirodnom položaju.

Kako bi se zadovoljili minimalni uslovi, gustina utovara svinja od približno 100 kg ne prelazi 235 kg/m².

Rasa, veličina, fizičko stanje svinja mogu značiti da se minimalan spomenuti prostor povećava pa može biti potrebno i najveće povećanje od 20%, u zavisnosti od metoroloških uslova i trajanja putovanja.

Vazdušna prevozna sredstva

Svinje

Tabela 13

Prosječna masa u kg	Površina po svinji
15 kg	0,13 m ²
25 kg	0,15 m ²
50 kg	0,35 m ²
100 kg	0,51 m ²

Površine iz tabele 13 ovog priloga mogu da variraju u zavisnosti od mase i veličine svinja i od njihovog fizičkog stanja, meteoroških uslova i planiranog trajanja putovanja kako bi se sprječilo povrijeđivanje pri uzljetanju ili slijetanju u slučaju turbulencije.

Pomorska prevozna sredstva

Svinje

Tabela 14

Masa u kg	m ² /životinja
deset ili manje	0,20
20	0,28
45	0,37
70	0,60
100	0,85
140	0,95
180	1,10
270	1,50

Prevoz živine u kontejnerima

Živila

Tabela 15

Kategorija	Površina u cm ²
Jednodnevni pilići	21-25 po piletu
ostali pilići stariji od jednog dana(masa u kg)	površina u cm ² po kg
<1,6	180-200
1,6 do <3	160
3 do <5	115
>5	105

Površine iz tabele 15 mogu da variraju u zavisnosti od mase, veličine živila i od njihovog fizičkog stanja, meteoroloških uslova i planiranog trajanja putovanja.

Pomorska prevozna sredstva za prevoz životinja u zavisnosti od vrsta životinja koje prevoze, treba da raspolažu minimalnim zalihamama hrane i vode po danu datim u tabeli

Tabela 16

Kategorija	Krmivo (hrana-% žive težine životinja)	Koncentrovana hrana (hrana-% žive težine životinja)	Svježa voda (litara po životinji)
Goveda, kopitari	2	1,6	45
Ovce	2	1,8	4
Svinje		3	10

Krmivo se može zamjeniti koncentrovanom hranom i obrnuto. Međutim, posebno treba обратити pažnju na potrebe određenih kategorija životinja koje se navikavaju na promjenu hrane s obzirom na njihove metaboličke potrebe.

Obrazac 1**PLAN PREVOZA ŽIVOTINJA****DIO 1****PLANIRANJE PREVOZA**

ORGANIZATOR (ime i adresa)		Ime lica zaduženog za prevoz . Telefon/faks		
UKUPNO OČEKIVANO TRAJANjE PREVOZA (časovi/dani)				
Mjesto i zemlja polaska		Mjesto i zemlja odredišta		
Datum	Vrijeme	Datum	Vreme	Datum
Vrsta životinja	Broj životinja		Broj(evi) veterinarskog(kih) uvjerenja	
Planirani odmor, transfera ili mjesta izlaska				
Naziv mesta u kojem će se životinje odmarati, prebaciti (izuzev mesta za izlazak)	Dolazak		Trajanje odmora (u časovima)	Ime prevoznika i broj dozvole (ovlašćenja ako se razlikuje od organizatora)
	Datum	Vrijeme		
Ja izjavljujem da sam odgovoran za organizaciju putovanja i da sam primjenio odgovarajuće mjere u cilju zaštite dobrobiti životinja tokom čitavog putovanja.				

Potpis organizatora

DIO 2

MJESTO POLASKA

Držalac u mjestu polaska - Ime i adresa (ukoliko se razlikuje od organizatora)		
Mjesto i zemlja polaska		
Datum i vrijeme prvog utovara životinja	Broj utovarenih životinja	Identifikacija prevoznog sredstva
Ja izjavljujem da sam bio prisutan u vrijeme utovara životinja i da su u vreme utovara, životinje bile pripremljene za prevoz, a oprema, procedure i način postupanja sa životnjama su u skladu sa ovim pravilnikom		
Potpis držaoca u mjestu polaska		
DODATNE KONTROLE PRILIKOM POLASKA		
Veterinar u mjestu polaska (ime i adresa)		
Ja izjavljujem da sam pregledao životinje i odobrio utovar životinja i da su u vrijeme polaska životinje bile pripremljene za prevoz, a prevozno sredstvo i tehnička ispravnost su u skladu sa ovim pravilnikom		
11. Potpis veterinara		

DIO 3
MJESTO ODREDIŠTA

Držalac u mestu odredišta/ovlašćeni veterinar - Ime i adresa (^a)			
Mjesto i zemlja odredišta/kontrolno mjesto (^a)		Datum i vrijeme pregleda	
Obavljeni pregled		Rezultata pregleda	
		Saglasnost	Odstupanje
Prevoznik Broj ovlašćenja (^b)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vozač		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prevozno sredstvo Identifikacija (^s)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obezbeđeni prostor Prosječna površina/životinje u m ²		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Podaci iz putnog dnevnika i vremenska ograničenja		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Životinje (navodi se broj svake kategorije životinja)			
Ukupno pregledanih	Nijesu sposobne(N)	Mrtve (M)	Sposobne(P)
<p>Ja izjavljujem da sam pregledao pošiljku životinja i da su u vrijeme pregleda podaci bili istiniti.</p> <p>Ako postoji odstupanje obavještava se u najkraćem mogućem vremenu nadležni organ za prevoz životinja.</p>			

Potpis držaoca u mjestu odredišta/ovlašćenog veterinara (sa zvaničnim pečatom)

(^a) Obrisati ako je označeno.

(^b) Ukoliko se razlikuje od dijela 1.

(^s) Ukoliko se razlikuje od dijela 2.

DIO 4

IZJAVA PREVOZNIKA

Ispunjava vozač tokom putovanja i dostavlja na uvid nadležnom organu u mjestu polaska mjesec dana od datuma dolaska u odredišno mjesto					
Postojeći plan puta - odmaranje, transfer ili mesto izlaska					
Mjesto i adresa	Dolazak		Polazak		Trajanje zaustavljanja
	Datum	Vrijeme	Datum	Vrijeme	Razlozi
Razlozi za bilo koju razliku između postojećeg i predloženog plana putovanja					Datum i vrijeme dolaska u odredišno mjesto
Broj povreda ili smrti životinja tokom prevoza i razlozi					
Vozač ime i potpis			Prevoznik ime, broj ovlašćenja		
Ja izjavljujem da su ulasci životinja ispravni i da nije bilo incidenata, koji dovodi do smrti životinja i koji se moraju prijaviti nadležnom organu u mjestu polaska.					

Datum i mjesto

Potpis prevoznika

DIO 5

IZVJEŠTAJ O ODSTUPANJIMA

Prevoznik, ime i adresa	
Mjesto i zemlja gdje je uočeno odstupanje	Datum i vrijeme uočenog odstupanja
Vrsta odstupanja	
Sposobnost za prevoz	<input type="checkbox"/> Obezbjedjeni prostor <input type="checkbox"/>
Prevozno sredstvo	<input type="checkbox"/> Ovlašćenje prevoznika <input type="checkbox"/>
Način prevoza životinja	<input type="checkbox"/> Potvrda o obučenosti pratioca <input type="checkbox"/>
Vremensko ograničenja prevoza	<input type="checkbox"/> Plana puta <input type="checkbox"/>
Dodatne mjere za duga putovanja	<input type="checkbox"/> Ostalo <input type="checkbox"/>
Zapažanja	
Ja izjavljujem da sam pregledao pošiljku životinja i u ovom izveštaju detaljno prikazao odstupanja	
Datum i vrijeme izjave službenom veterinaru /ovlašćenom licu	Potpis podnosioca izjave

Kopija izveštaja o odstupanjima zajedno sa kopijom iz Dijela 1 plana puta predaje službenom veterinaru ili drugom ovlašćenom licu.